	୧୭.	୧୯୦୯	ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, *ବୈଦ୍ୟକ ଅଭିଧାନ*, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ପୁସ୍ତକାଳୟ, କଟକ, ପୃ. ୧୦୪	
*	୧୮.	୧୯୧୨	ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଶର୍ମା, *କୁମାର କଣ୍ଠଭରଣ*, ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ, ଦେବଗଡ଼	
*	୧୯.	୧୯୧୨	ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, *ସୁଖବୋଧ ଅଭିଧାନ*, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୩୦୦, ୧୩,୫୦୦ ଶବ୍ଦ	**
	୨୦.	୧୯୧୩	ଶ୍ରୀଧର ଗର୍ଗବଟୁ, *ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧିନୀ*, ରାଧାରମଣ ପୁସ୍ତକାଳୟ	
*	୨୧.	୧୯୧୩	ରତ୍ନାକର ଗର୍ଗବଟୁ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସୁ, *ଗଣବୋଧିନୀ*, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୧୯, ୨୦୭ ଶବ୍ଦ	
	୨୨.	୧୯୧୫	ଶ୍ରୀ ମୟୂର ଭଂଜ ବିରଚିତ, *ମୂଗ୍ଧବୋଧ ଅଭିଧାନ* ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ, ସଂଶୋଧିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ	
	୨୩.	୧୯୧୫	ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଶତପଥୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, *ଶୁଦ୍ଧିବୋଧକ*	
	୨୪.	୧୯୧୬	ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଶର୍ମା, *ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ*, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୧୧୨୦, ୨୯,୯୦୦ ଶବ୍ଦ	**
	୨୫.	୧୯୧୬	ଜେ. ଜି. ପାଇକ୍, ସି. ଏସ୍. ୱିଲ୍‌କିନ୍‌ସ୍, *କମ୍ପ୍ରିହେନ୍‌ସିଭ୍ ଇଂଲିଶ୍ ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ*, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ ପ୍ରେସ, କଟକ, ପୃ. ୭୨୭	**
	୨୬.	୧୯୧୬	ଆର୍. ଜେ. ଗ୍ରଣ୍ଡି *କନ୍‌ସାଇଜ୍ ଓରିୟା-ଇଂଲିଶ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ*, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୩୪୪ + ୪୨.	**
*	୨୭.	୧୯୧୬	ରତ୍ନାକର ଗର୍ଗବଟୁ, *ପ୍ରତିଶବ୍ଦବୋଧିନୀ*, ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଟିଂ ୱର୍କସ୍, କଟକ	
*	୨୮.	୧୯୨୩	ସି. ଏସ୍. ୱିଲ୍‌କିନ୍‌ସ୍, ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, *ଦ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍‌ସିଭ୍ ଇଂଲିଶ୍-ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ, ଭଲ୍ୟୁମ ୨*, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ	
*	୨୯.	୧୯୨୫	ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାନ୍ତି, *ଶବ୍ଦକଳ୍ପଲତା*	
*	୩୦.	୧୯୨୫	ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, *ଓଡ଼ିଆ ପକେଟ ଅଭିଧାନ*, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ, (ମୁକୁର ପ୍ରେସ୍) କଟକ, ପୃ. ୬୭୮, ୧୪,୨୦୦ ଶବ୍ଦ	
*	୩୧.	୧୯୨୭	ବି. କେ. ମହାପାତ୍ର, *ଶବ୍ଦବୋଧିନୀ*, ଉତ୍କଳ ବୁକ୍ କମ୍ପାନୀ, କଟକ, ପୃ. ୧୧୫	
*	୩୨.	୧୯୩୧	ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, *'ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜ୍ କନ୍‌ସାଇଜ ଇଂଲିଶ୍-ଇଂଲିଶ୍-ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ*, ନିଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୋର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୃ. ୬୦୨	
#	୩୩.	୧୯୩୧-୪୦	ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, *ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ*, ଖଣ୍ଡ ୧ରୁ ୭, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୯୨୪୮	**
*	୩୪.	୧୯୩୨	କୁଳମଣି ଦାସ, *ସରଳ ଉତ୍କଳ ଅଭିଧାନ*, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ, କଟକ, ପୃ. ୧୦୦୬, ୧୭,୦୦୦ ଶବ୍ଦ	
*	୩୫.	୧୯୫୬	କୁଳମଣି ଦାସ, *ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ*, କଟକ ପବ୍ଲିଶିଂ ହାଉସ୍, କଟକ, ପୃ. ୬୯୫	
*	୩୬.	୧୯୩୫	ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର, *ରତ୍ନକୋଷ ବା ବୃହତ୍ତ ବିବିଧ ସଂଗ୍ରହ*, ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସ, କଟକ	
*	୩୭.	୧୯୩୬	ଲାଲା ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ, *ରତ୍ନକୋଷ ବା ବିବିଧରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ*	
	୩୮.	୧୯୪୨	ପ୍ରମୋଦଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, *ପ୍ରମୋଦ ଅଭିଧାନ* ଖଣ୍ଡ ୧ ଓ ୨, କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୋର୍, କଟକ, ପୃ. ୨୮୯୧	
*	୩୯.	୧୯୪୨	ଏସ୍. ଏସ୍ ନାୟକ, *ବୃହତ ବୈଦିକ ଅଭିଧାନ*, ଦାଶରଥି ପୁସ୍ତକାଳୟ, କଟକ, ପୃ. ୧୬୭	

*	ମୂଳ ବହିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିନଥିବାରୁ * ଚିହ୍ନିତ ଅଭିଧାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାଧନ (୩) ସିଡିରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ ।
#	*ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ* ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଡି ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
**	ପୁନର୍ମୁଦ୍ରିତ ସଂସ୍କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ସୂଚୀ ୧୭୧୦ - ୧୯୪୭

୧. ୧୭୧୦ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, *ଗୀତାଭିଧାନ*, ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ୧୮୭୦, ପୃ. ୪୦

୨. ୧୮୧୧ ମୋହନ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁର,
ଓରିୟା-ଇଂଲିଶ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ, ପୃ. ୨୧୫, ପ୍ରାୟ ୪୯୦୦ ଶବ୍ଦ, ଶ୍ରୀରାମପୁର ମିଶନ ପ୍ରେସ୍

୩. ୧୮୪୧-୧୮୪୩ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆମସ୍ ସଟନ୍, ଭୁବନାନନ୍ଦ ନ୍ୟାୟାଳଙ୍କାର
ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ ଇନ୍ ଥ୍ରି ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ୍
(ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରଡକ୍ଟରୀ ଗ୍ରାମାର୍, ଆନ୍ ଇଂଲିଶ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଓରିୟା ଡିକ୍ସିନାରୀ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟର୍ମସ୍)
ପ୍ରଥମ ଭାଗ *ଇଂଲିଶ୍ ଟୁ ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ*, ୧୮୪୧, ପୃ. ୩୨୪, ୧୩,୦୦୦ ଶବ୍ଦ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ *ଆନ୍ ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ ୱିଥ୍ ଓରିୟା ସିନୋନିମ୍ସ୍* ବା *ଉତ୍କଳ ଭାଷାର୍ଥାଭିଧାନ* ୧୮୪୩,
ପୃ ୩୦୦, ୧୬,୦୦୦ ଶବ୍ଦ
ତୃତୀୟ ଭାଗ *ଆନ୍ ଓରିୟା ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ* (ଅଫିସିଆଲ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଟେରିଆ
ମେଡିକା, ୧୮୪୩, ପୃ. ୩୧୧, ପ୍ରାୟ ୧୬,୩୦୦ ଶବ୍ଦ

୪. ୧୮୪୪ *ସାଧୁଭାଷାର୍ଥାଭିଧାନ* (ରେଭରେଣ୍ଡ ଆମସ୍ ସଟନ୍ ?)
ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ୧୮୪୩, ପ୍ରାୟ ୯୦୦୦ ଶବ୍ଦ **

୫. ୧୮୬୮ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡବ୍ଲୁ. ମିଲର୍, ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର
ଆନ୍ ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ ୱିଥ୍ ଓରିୟା ସିନୋନିମ୍ସ୍ ଫର୍ ଦି ଇଉଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍ସ୍
(ଉତ୍କଳ ଭାଷାର୍ଥାଭିଧାନ), ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୧୯୯, ପ୍ରାୟ ୧୧,୮୦୦ ଶବ୍ଦ,

୬. ୧୮୭୩ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡବ୍ଲୁ. ମିଲର୍,
ଇଂଲିଶ୍ ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୩୩୯, ୧୬,୪୦୦ ଶବ୍ଦ

୭. ୧୮୭୪ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆର୍. ଡବ୍ଲୁ. ବ୍ରୁକ୍ସ୍
ଆନ୍ ଓରିୟା ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୨୬୧, ୧୫,୪୦୦ ଶବ୍ଦ

* ୮. ୧୮୭୪ ଡି. ଆର୍. ଆଣ୍ଡ ଜେ. ଏସ୍. ରାଉତ
ଇଂଲିଶ୍-ଓରିୟା ଡିକ୍ସନାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ

୯. ୧୮୮୩ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିବନାରାୟଣ ନାୟକ,
ଶବ୍ଦନିଧି, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୧୬୪ + ୧୬୬, ୮,୩୦୦ ଶବ୍ଦ

୧୦. ୧୮୯୧ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ,
ଉତ୍କଳ ଅଭିଧାନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୭୯୦, ପ୍ରାୟ ୨୩,୦୦୦ ଶବ୍ଦ

୧୧. ୧୮୯୨ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଶତପଥୀ,
ଅପଭ୍ରଂଶବୋଧିନୀ, ପୃ. ୨୨, ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ ଶବ୍ଦ,

* ୧୨. ୧୮୯୪ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଶତପଥୀ,
ଗଣବୋଧିନୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧବୋଧକ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍, କଟକ

* ୧୩. ୧୮୯୫ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ,
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍କଳ ଅଭିଧାନ

୧୪. ୧୯୦୧ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ,
ମୂଳଶବ୍ଦବୋଧିକା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ, ପୃ. ୪୮, (୧୯୧୩ ଦ୍ୱିତୀୟ, ୧୯୨୫ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ)

* ୧୫. ୧୯୦୩ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ,
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, ୧୯୬୨ ୪ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ, ନିଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୋର୍, କଟକ, ପୃ. ୫୫୫

୧୬. ୧୯୦୭ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦାସ,
କୋଷାଙ୍କୁର, ଓଡ଼ିଶା ମିସନ୍ ପ୍ରେସ୍, କଟକ, ପୃ. ୬୨